

$\text{♩} = 85$   
*mf*

1. Ye - su Ma - wu - Vi la d̄i  
2. Nè - nya fu, si wò - kpe le  
3. ðee nè - nya vu, si kloa a -

va a - nyi - gba la dzi Be yea - di a - ha -  
kal - va - ria - to la dzi kple nu - si kpee l' e -  
me ñu, 'ye wò - teñ' ðe Wò nu - v̄õ - wo ða

*f* *mf*

ðe a - me - si - wo bu la ; A - te - ñ'na vo - vo  
si wo - kl̄ee d' a - ti ñu - tia ? ðee nè - nya be to  
yi ma - v̄õ f' a - si - x̄o - x̄o a ? ðee nè - nya be le

*mf*

wò tso wò nu - bla - nui - gba te ðe  
e - fe ku la me e - va - xe Wò  
Ma - wu - gbo, a - fia - tso - vu - sia Wò

nè - dze - sia ? ðe nè - dze - sia ?  
nu - v̄õ fea ? Wò nu - v̄õ fea ?  
ñui - fa - faa ? Wò ñui - fa - faa ?

4. Ne mènɔya Mawu f° Alèvi, si ku l'ati ñu  
Fe ñutete kple 'f' amenuveve o la,  
Ð'abla ne nàva kpɔ dɛdɛ blibo tso egbɔ.  
Kpɔe, nàxɔ se ! (*bis*)
5. Lɔ nàxɔ tsɔtsɔke, xɔxɔ kpl'agbe, si wokpɔa  
Le efe vu xɔasi la me to xɔse me ;  
Ekem dze 'yome l'afii, le yayramɔ, si yi  
Dzifo la dzi ! (*bis*)
6. Ðo Ðela, si le kpewòm fe yɔyɔa ñu kaba ;  
Va dɔ dzɔgbenyui, si wònaa etɔwo kpɔ ;  
Ðo yɔyɔa ñu egbea 'labe gamea le sisim.  
Xɔ edzi se ! (*bis*)